


Xitsonga

Ntlawa wa

2B

# Ndzilo!



Rotshidzwa Sigwadi



Ulwazi  
Lwethu

### **Mimpfumawulo (mpfuxeto)**

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w

### **Mimpfumawulo (yintshwa)**

**ndz** (ndzilo, endzeni, Andzile, landzela, hundzile, mundzuku, **ndzi**, **ndza**)  
**ngh** (vanghana, **nghozi**, lunghisa)

### **Marito mo titoloveta (mpfuxeto)**

kokwana, khensa

### **Marito mo titoloveta (mantshwa)**

elwangwini / lwangu

yindlu

tsutsumani / tsutsuma

vukarha

**Ndzilo!**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa 2B**

ISBN: 978-1-77981-060-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Rotshidzwa Sigwadi

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Siya Madyibi


Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023

# Ndzilo!



**Rotshidzwa Sigwadi**




Kokwana u sweka xiculu endzeni ka poto hi ndzilo.

Andzile na vanghana va le ku tlangeni ekusuhi.

Moya wu sungula ku hunga.

Hi ku copeta ka tihlo, ku na xihuhuri!

Xihuhuri xi tlakula ndzilo xi wu cukumetela emoyeni.







Moya wu hungela ndzilo elwangwini ra yindlu ya vona.

Kokwana na vafana va hlalela ndzilo lowu.

Kutani va kalakala vaku, “Mananoo!”

“Andzile, famba na vanghana va wena. Tsutsumani hi ku hatlisa mi ya vitana vaaka tiko va ta hi pfuna! Hi lava mati yo tala leswaku hi ta timela ndzilo!” ku lerisa kokwana.





Andzile u tsutsuma hi laha a kotaka ha kona.  
Vanghana va yena va n'wi landzela.

“Ndzilo! Ndzilo! Pfunani! Pfunani!” ku  
huwelela Andzile na vanghana.




Vaaka tiko va tile hi xihatla na mabakiti ya mati.

“Swi ta lulama, kokwana! Hi ta ku pfuna!” va huwelela.

Va haxile mabakiti yo tala ya mati.

Ku nga ri khale, ndzilo a wu timekile!





Kokwana a khensa vaaka tiko.

“Mi va timeri va ndzilo va kahle swinene!” a vula.

Kutani a vukarha Andzile na vanghana va yena.

“Nghozi yi hundzile. Mundzuku ndzi ta lunghisa lwangu. Mi hi pfunile ku ponisa yindlu ya hina! Ndza khensa!” ku vula kokwana.



**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Ntlawa wa 1-2**

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vunwe na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### **Ntlawa wa 3**

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loji a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiole wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Mieheketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

### **Ntlawa wa 4-5**

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tingoxi
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tingoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka minda!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 2014



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

